

**Li Laus**



**LAUSENJO  
DI  
VALOUR  
FELIBRENCO**

# **CIGALO DE GARDOUN**

**1881**

**Maurise FAURE**  
(1850-1919)

**1920**

**Jan Meissemin  
dit Simin PALAY**  
(1874-1965)

**1966**

**Crestian MATHIEU**  
(1921-1993)

**1994**

**Patric REVELLAT**  
(1955- )  
(demissiouñari en 2008)

**2009**

**Nadal LAFON**

*Genta Reina, Sénher Capolièr, cars Confraires, amics Felibres, Dònas e Sénhers,*

La Cigala del Gardon es estada portada

per Maurici Faure,

Simin Palay,

Cristian Mathieu,

e per Patric Revellat, que foguèt elegit Majoral a Rodés en 1994 e, après un bon trabalh felibrenc, causiguèt de la liberar en 2008,

Çò que me val lo plaser de li far omenatge, abans d'evocar quauquas valors felibrenca.

## Omenatge a Patric Revellat

Patrick Revellat es nascut en 1955 lo 17 d'abril a Issy les Moulineaux, a la pòrta de París, Mès es eissit d'una vièlha familia del Roèrgue e, cada estiu, tornava en vacanças chas la mameta a Peiralèu, vilatjon avaironés polit polit, ajocat sus un ròc entre los bauces que dominan Tarn e Jonta que se faun lo poton un pauc pus bas.

Aquí, al ras de son grand paire, un Rovelhat, coma se ditz a l'abroa de Tarn, endralhat per sos cosins, aprenguèt a parlar naturalament la lenga d'òc del país, donant l'exemple d'una reconquesta.

Per son cursus universitari e son mestier, aquò's un matematician : bac C en 1972, Matematicas superioras e Matematicas especialas a París, licéncia e mestresa de sciéncia matematica a la facultat d'Orsay, CAPES en 1977 a l'atge de 22 ans.

Comencèt sa carrièra de professor en Normandia pendent 5 ans, puèi foguèt nommat al liceu de Menda en Losèra ont ensenha ara al nivel del bachilherat e del BTS informatica e gestion).

Coma belcòp de scientifics, parallèlament, Patric Revellat a desenvolopada sa cultura generala, l'espanhòl e l'occitan especialament : a l'universitat de Montpelhièr en literatura, a la Novèla Sorbona ont obtenguèt una UV de fonetica e linguistica romanas en 1981 de tal biais que en 1986, a 31 ans, foguèt reçauput a l'examen d'aptitud a l'ensenhament de la lenga regionala.

Es vengut atau ensenhaire de la lenga nòstra : corrector al Collègi d'Occitania a partir de 1980, puèi en 1985, professor d'occitan a Menda, al Collègi puèi al licèu, interrogator al bac pendent d'annadas.

Tre la debuta, Patric Revellat èra dintrat al Felibritge : ja a Paris, anava als *Amics de la Lenga d'òc*, seguiá los corses de Marcel Baiche, coneissiá Joan Fourié, lo majoral scientific Lucian Lapòrta, e Jòrgi Girard del Grelh Roergàs.

Son camin felibrenc es floricit d'activitats e de títols :

Félibre mantenèire tre 1981, puèi jos-sindic de la Mantenéncia de Lengadòc pel Roergue,

Mèstre d'òbra en 1990, membre del Comitat d'Organisacion de la Santa-Estèla de Menda en 1992, annada de son maridatge a Pigüé en Argentina.

L'annada 1994, veguèt, doncas, son eleccion al Majoralat a la Santa Estèla de Rodez.

En 1996, encarga l'ofici de Sendic de la bèla Mantenéncia de Lengadòc, e i serà tanben assessor, tot en obrar dins mai d'una societat felibreca :

los Amics de la lenga d'òc ;

lo Grelh rouergàs ;

lo Felibritge de la vila de Scèus que lo guierdonèt amb la Medalha Florian en 1986

L'Escòla gavala,

L'Associacion internacionala per (l'utilisacion de) las lengas regionalas a l'Escòla.

A l'escrich, Patric Revellat a donat fòrça articles e estudis a la premsa generala e felibreca e a largament alimentat lo *Bulletin de ligason de la mantenéncia de Lengadòc*

Ara es installat a Menda mès ten totjorn l'ostal familial a Pèiralèu. Se passatz un jorn a Peiralèu pel 15 d'agost o per Nadau, i podretz ausir las campanas que jògon una cançon d'Auvèrnha per çò que Patrick Revellat n'a reglat atau lo trenhon.

De discors de gaug o de dòl, de jurada en ceremonia, aquí e alai, lo majoral-sindic e assessor Patric Revellat ne fasiá de quilomètres dins la bèla mantenéncia de Lengadòc, totjorn ambe plaser. Un jorn que se trobava de passar lo long del Gardon, una tèma lo prenguèt de rendre la libertat a sa cigala ...

Lo ser, passèt aquí un Auvernhat que veniá del país dels pescaires de luna dins la ribièra de Jordana que un temps qu'estèt, redolava de pepitas d'òr.

Aquel Auvernhat, pensatz, te veguèt estrelusir lo joièl cigalièr, s'aturèt e, dins la lutz miègterranea del Gard, veguèt pampalhejar quauques valors felibrenca...

## Quauques valors felibrenca

Dins lo vocabulari filosofic e sociologic, « las valors son l'expression de principis generals, d'orientacions fondamentalas et d'en primièr de preferéncias e de cresenças collectivas ».

A sa fondacion, lo Felibritge non parla d'axiologia mès bòta en avant la lenga d'òc, referéncia primièra e fondamentala, provençala e generala, ambe Frederic Mistral que, a l'atge de 21 ans, lo pè sus lo lindal del mas del jutge, ambe los uèlhs sus las Aupilhas, prenguèt la resolucion, de restaurar la lenga naturala e istorica dau país.

Solament çò qu'es dich e fach en favor d'aquela lenga associada a una cultura e una civilisacion, los procediments del Felibritge remandon a una idèia de çò desirable, referísson a un ideal collectiu, una certana vision del monde e se percebon alèra de valors que orienton l'accion felibreca e mai concernisson l'interès general. Aquí n'auretz quauquas unes dins un relevat simple, inspirat mens per la coneissença istorica e filosofica que per quauqua observacion.

La primièra valor, entrevista lo long del Gardon, sembla ***una bèla prada ont se vei l'emprenta del passat.***

Lo Felibritge coneis la valor de l'eritatge, de las raices, pas solament los capítols literaris prestigiós mès lo tresòr de la cultura del pòble, tot un contengut civilisacional e sap s'abeurar a la tradicion, mencionada dins sos estatuts e presenta dins son fonctionament.

*{Tot pòble que n'es pas una traça  
E n'a pas lo cur mau plaçat  
Garda lo culte del passat  
E las tradicions de sa raça},*

çò disiá Vermenosa (*Per una nòça*, JC 306).

Aquí perqué, ambe Mistral que dona lo vertigi poètic de las originas e que fondèt lo Museòn Arlatenc, talhièrs, escrivans e musèus felibrencs aparan e desplègan un fum de costumas, de legendas, de cresenças, de mestiers, de fòrmas de la civilisacion anteriora. Aquí perqué un fum d'escrivans vòlon testimoniar : Loís Delostal, Pèire Celestin Delrieu dins Lo ròc de la cresta, e tantes mai.

Reconeissi que aquela primièra vision pòt suspindre dins un discors sus las valoras per çò que la racionalitat, las luses del siècle 18 nos aun virats vas l'endavant e que lo Felibritge, tanben, s'afana per èstre en presa amb la societat reala.

Mès per un felibre, dins les gèstes del passat, cò de nòstres ajòls, las leiçons d'adreïça, d'inventivitat n'i n sap aveire : las dentelhièras del Puèi, los Mestierals d'Auvèrnha nos ensenhan la beltat, la valor o l'amor del travalh plan fach. Certanas dralhas pòdon èsser tornadas considerar. E les fòrts exemples morals mancon pas : las proësas del Baile Suffren dins *Mirèia*, lo solaç donat al tunaire, las vertuts de la terra portadas pel paisan, l'equilibri de la natura.

Aital Lo felibre espròva quauqua fiertat de l'eritatge, de las racinas, garda l'emprenta, l'imatge e lo sovenir, sap ben que la civilisacion d'òc es òbra d'òmes, de femnas e del temps puslèu que de quauqua afirmacion intellectuala. Aital se farga un sentiment d'identitat, que passa per de relacions afectivas, de sovenirs, un respècte dels nòstres devanciers, e que s'ajusta a l'amor dun terraire, d'un país que encanta los nòstres regards e a portat aquelas destinadas.

Per anar pus fons, dirai que l'institucion felibrencia a la granda saviesa de pas se daissar embrarr o intimidar dins una oposicion passat-avenidor a partir de qué cauriá necessàriament se sometre a la causida dels autres o al terrorisme de la pensada. Efectivament, en aparar çò qu'es amenaçat e que seria domatge de pèdre, sens

passadisme ni languison maladiva, sens abandonar son imaginari al sol marketing publicitari, en tota luciditat, òm pòt se gardar un eventualh de possibilitats, una rescòta de libertat, veire pus lòngh afinar sas orientacions d'avenir, dins un estacement actiu.

La tradicion es pas refús del present ni de l'utopia mès cèrca de la qualitat, sovent acompanha l'istòria e es movedissa quaque bocin. Me rapelarai totjorn lo bèl cantaire felibre Carles Tissandier qu'èra estat tanben sartre de son primièr mestier : un jorn que nos descriví un crane costume d'auvernhat de sa composition, sas explicas representavon tot un espaci de creacion dins un abilhament tradicional !

***La segonda lusor gardonenca foguèt un ostal***, simbòl d'una autra valor cara al Felibritge que concernís les rapòrts umans e socials e passa per de mots coma concòrdia, equilibri, armonia, sociabilitat, fraternitat, solidaritat, aculhença, la convivéncia noción mèstra dins la civilisacion des trobadors, valent a dire lo plaser d'èstrar amassa, dins la jòia e l'amistat, sens massificacion.

Al delai dels debats apassionats, lo Felibrige es fondamentalament una societat frairenala que tira l'òme de l'individualisme afiscat per la societat comerciala, es una organizacion que afavorisa les rescontres entre les òmes al local coma dins lo vaste espandi miegjornal dins las escòlas, las mantenéncias, los acamps generals.

Es la tradicion de las felibrejadas, de las taulejadas, de las dichas, dels brindes... les bons repais, la trufada, l'aiòli, es l'idèia dels convises alandats pel felibre Enric Gilbert, de las grandas fèstas coma la del Bornat. Lo Felibrige es atau una granda familha aculhenta mès pas trop descompausada, ont l'unioón dona un sentiment de fòrça e ont cadun pòt trobar una plaça.

Es un ostal dubèrt cèrtas, mès bastit segon dels principis segurs e reflechits. L'estructura piramidala que culmina al capolièr revèrta una idèia d'òrdre mès amb son consistòri, sas mantenéncias, sas escòlas, sos gropes, sos sindics e assessors, sas grases soplas, pòt escapar a las infiltracions o recuperacions de totas menas, per mièlhs gardar la

lenga. La continuitat apareix dins lo principe del pairinatge. Los titols e las dictinccions senhalan los meritis e la qualitat.

Aquela bastison dona de sens, pausa las valors. Amb sos simbòls, sos rites, sas estèlas sas cigalas d'òr o d'argent, sas pervencas, son ramèl, son imne, ambe lo respècte de la fòrma e un certan protocòl, la granda frairejacion felibrencia nos orienta deval denaut, enauça l'arma : l'estèla a sèt branca es un simbòl d'unioón poderós, la Copa santa es un moment fòrt de comunioón patriotica que parla al pitre e a l'arma.

*Catalans de luènh, O fraires,  
Comuniem toteis ensem*

Viscar lo Felibritge es aquò, retrobar un plaser e una emocion, un ideal comun, partejar de valors. La granda fèsta de Santa Estèla es la traduccion sensoriala e simbolica d'aquelas orientacions.

L'elevacion pòt concernir tanben de valors religiosas o moralas. Per tradicion, una messa catolica acompanha en general las manifestacions mès lo Felibritge es non confessional e ten compte de la varietat de las conviccions o de las distàncias. Parierament los felibres pòdon viscar dins lor vida l'ideal politic o social de lor convenéncia tal Vermenosa o Felix Gras. Çaquelei l'activitat felibrencia pròpria deu èstre distingada dels autres engatjaments, precisament per çò que la politica es reputada divisaira e que lo ligam social deu pas jamai èstre perdot de vista. Frederic Mistral a pausat que la lenga deviá pas èstre instrumentalizada.

*Lo tresen rebat gardonenc foguèt una vision de beltat, coma un empèri de soleu.*

Una autra valor consubstanciala al Felibritge es estetica : la beltat, lo bèu, çò gente, çò polit, çò beròi ; concernís d'abòrd las arts coma la pintura, la musica, la cordura, l'arquitectura e les monuments mès ten a l'orientacion estetica dels primadièrs, una academia de poètas, un cap d'òbra de la poësia universal Mirèia meravelha

Atau lo felibritge rejonh e exprimís una orientacion de civilisacion rafinada, las lusors de la Mediterranèa, tota una istòria grecò-latina, les trobadors dels primiers temps, la Provença, tèrra d'arts

e d'artistas, e tota una geografia per çò que, onte que siam, lo bèl que tòca a l'ideal se jaspa de la tèrra que lo pòrta : Velai de Boudon-Lashermes, Auvèrnha de Regís Michaliàs,asuèlhhs gascons de *Belina* ont *lo Gave e l'Ador qui s'an dada la man*.

Aquò aflata l'uèlh dins las colors del costume arlatenc, aquò s'entend per carrièra, pertot. « Genta reina », « galantas chatonas » , « coma aquò es bravonèl », aquelas paraulas nos dison que la finança o es pas tot dins la vida.

Per classicisme o per gost de la fòrma, la beltat felibrenca se pòt percebre un pauc fòra temps o alèra per pensament identitari se reconeis d'aise dins una epòca pastorala o pre-industriala. Lo monde literari de *Mionèla* de Joan Maria Gaston es poblat de pastres, de campanièrs, òm i entend lo bruch de l'encluge, del bufet de la fòrja mentre que lo martinet brusent que trabalha lo coire ja inspira mens los artistas.

Per la musica es un pauc parièr. Òm s'aplica a reproduire d'aires ancians ambe qualitat, lo repertòri dels aires tradicionals es larjament sollicitat, certans instruments popularis son sentits còp sec, la cabreta rustica, la bodega, lo pifre atrasent, lo galobet tamborin e tantes mai... que uèi aun bravament enauçat lor lustre.

Mès l'artista felibre pòt « sentir » tanben de fòrmas novèlas del bèl.

Rai d'aquò, la sensibilitat felibrenca puslèu en finessa se reconeis pas forçadament dins la transposicion brutala de certanas mòdas extrangièras, dins lo stimulús supranormal artificial brusent, la suspresa facila, una estetica del desrocament que socalha lo formalisme.

Mès, al ritme de l'inspiracion, lo Felibritge es un vaste espandi dubèrt als artistas, un remenament d'influéncias novèlas e vièlhas que permeton l'adaptativitat, la creacion, la cerca d'un bèu novèl e de sonoritats inesperadas o reconegudas, l'alquimia de deman. Vista de l'espaci, la tèrra a de rebats miègterranencs e s'entend una fina musica de galobet.

*alin, pereilalin,  
D'aquí se vèi la blanco raro  
Que joun ensèn e desseparo*

*Lou cèu redoun e l'aigo amaro;  
Se vèi de la grand mar l'eterne remoulin.*

Atal la formula del cantaire « mas raices, las ai dins lo cièu » podriá ben èstre felibrenca.

Aquí se pauza la question de l'identificacion. Tant que la lenga es presenta, la relacion al Felibritge es pus aisada. E la cançon pòt s'associer a totas las cèrcas, las suspresas. La lenga o pòt to dire.

Mas cossí reconéisser lo bèu felibrenc quand lo pincèl de l'artista o l'arquet del musician expriman sens las paraulas un viscut nòstre sincèr que es pas obertament identitari, quand lo bèl novèl arriba ? Dins un tal cas, los sentits felibrenc, regionalista, universal s'interpenetron. Lo gost, la sensibilitat del felibre son concernits e l'amator garda sa libertat de commentar en lenga d'òc, de reconéisser o non, d'interpretar a son biais. Benlèu un jorn aurem mai d'obratges que permétian una legida felibrenca de las òbras modernistas.

***La darrièra vision cigalièra foguèt una ciutat*** e ne vene ara a las valors umanistas aparadas pel Felibrige.

Dins lo monde contemporanèu, un tropèl de filosòfes nos afortisson que la modernitat totalament racionalista o consumerista pauza problema, se planjon que l'òme siaga desculturat, pilotat per la publicitat o d'interèsses a corta vista.

En ausir aqueles prepaus, lo felibre s'entracha que sa lucha despassa sa quita causa, e comprend plenament que en aparar sa lenga *mespresada*, s'es ocupat a sauvar quicòm de preciós dins lo monde coma vai. Amb son sens de las racinas, de la natura e de la beltat, sa memòria filtrada, sa cultura, sas cançons, son rire frairenal, son estrambòrd moral e poètic, ten d'elements de responsa e es dins la vertat mai que d'autres arbals.

Alèra lo felibre, sus aquel fenestron favorable, a enveja de far entendre sa votz. Sa fasa de contraccion es seguida d'una fasa d'expansion participativa. Tot en viscar son estacament a la lenga d'òc, aquel felibre complit es alèra un òme de la ciutat, un miegjornal responsable a l'imatge d'un bon sindic.

Embarcat dins la nau del progrès, mès non oblidós de la natura, ausisent totjorn los ressons de sa civilisacion de larguesa e de

convivència, lo felibre prepausa e vòl viscar de valors prigondament umanistas al confront de las grandas questions de son temps. Per el, a l'esclaire de quauqua beluga del camin de Sant-Jaume, de la cultura e del patrimòni, çò que prima es lo desenvolopament de las qualitats essencialas de l'estre uman ambe son libre-arbitre e sa responsabilitat.

La frustracion istorica de la lenga d'òc li a ensenhat los dangiers del discors unic e sap qu'una umanitat uniformisada, estandardizada sens chuc ni musc, profita pas pro dels apòrts dels uns e dels autres.

Al contrari, causís la tolerància, la dubertura dels esperits e defugis los embarraments.

– Estima mièlhs la regionalisacion e les regionalismes que non pas un centralisme abusiu desperdiciable. La pluralitat, la diversitat sopla, lo respèct de la diferéncia, son indispensables a sos uèlhs per una autoritat esclairada e mai de libertat.

Una saviesa de civilisacion fa qu'estima mièlhs los equilibris, sens oblidar lo de la natura

Finalament las declinasons variadas de la lenga dins l'unitat li inspiran sa vision filosofica, de lutz e en colors, e sens se negar dins l'ideologia, sap que sa lucha es nòbla e ne'n rejonh maitas dins la color locala dels terradors e de las ciutats del miègjorn.

La mesura, l'èime del felibre n'empacha pas la fòrça de las conviccions ni la capacitat de se mobilizar, quand se pauza la question prioritària de l'ensenhament de la lenga e de l'avenidor. Es per la joinesa de nòstre país que lo felibre afistola e refresca la lenga nostra, coma Vermenosa o faguèt per la Marianna d'Auvèrnha, polida metafòra de la lenga occitana.

*Lavère tot penons, ta cara e tas manòtas,  
E quora te veguère al capieu d'un torrel  
Prenguère tos pieus d'òr per de rais de solelh  
E per un fresc parelh de majofas tas pòtas*

La fidelitat a las valors felibrenses s'alargís atau vas un servici d'autrú e aquela orientacion positiva, la sensacion d'estre util donan un sentiment d'acompliment qu'es una compausanta del bonur,

## CONCLUSION

La causida d'aquelas valors, una certana independéncia, una teneson tranquilla pòdon non pas correspondre al monde preissats, conformistas o influençables mès permeton al Felibritge de rejònher las autres fòrças universalas de la generositat e de l'ideal dins una longa istòria jamai ganhada, jamai perduda.

Aquí çò qu'entreveguèt nòstre Auvernhat en riba de Gardon.

Félibrije - texte original